

**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOLEDITSWENG YA ITSHETLELO:  
SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 7 (KGWEDITHARO 1)**



KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
Matsatsi 1-3 a beke ya ntlha	Tekanyetso ya motheo kwa sekolong. Go tihola kitso ya pele ya barutwana go bona gore mekhino e fa kae. Tshedimoseto eno e dirisetswa go bona gore ke eng se se tshwanetseng sa dirwa go tswelletsa ditirwana tsa go ruta le go ithuta.			
2	<p><b>Theetso ya kgangkhutshwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopho dikakanyokgolo le tsa tshegetso go tswa mo kgangkhutshweng.</li> <li>Tsaya dintlhathuto.</li> <li>Abelanang ka dikakanyo le maitemogelo le go bontsha tihaloganyo ya mareo.</li> <li>Araba dipotso</li> </ul>	<p><b>Ditlhangwa tsa dikwalo:</b></p> <p><b>Dikgangkhutshwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka baanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi le thitokgang.</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo (dikgatong tsa go buisetsa go tihaloganya)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fopholetsa le go gokaganya kgang le se o se itseng.</li> <li>Araba dipotso</li> <li>Ipopete bokao</li> <li>Sosobanya (Dirisa temana go sosobanya)</li> </ul> <p><b>Sala morago dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pele ga puiso</b> (Itsise setlhangwa)</li> <li><b>Ka nako ya puiso</b> (Diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li><b>Morago ga puiso</b> (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, thatlhoba)</li> </ul>	<p><b>Kwala thadiso ya kgangkhutshwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sala morago ditlhokego tsa sebopego le setaele,</li> <li>Baamogedi ba ba totilweng</li> <li>Maitlhommo le bokaelo</li> <li>Momagano ya ditemana</li> <li>Tlhopho ya mafoko</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ipaakanyo</li> <li>Go kwala setlhangwa sa ntlha</li> <li>Poeletso</li> <li>Tseleganya</li> <li>Go thotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala thadiso o latela dikgato tsa go kwala</b></p>	<p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Mainagotlhe, mainatota, bongwe le bontsi, maina a a se nang bongwe mainakgongwa, mainakgopolo le ditlhopho tsa maina</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b></p> <p>Dipolelonolo, dipolelo, pakajaanong, pakaphethi;</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b></p> <p>Khutlo, phegelo khutlokhutlo/khutlwana, phegelwana, tlhakakgolo, ditlhaka tse dinnye</p>
3-4	<p><b>Go reetsa le go buisana ka leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aroganyang dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tihaloganya mareo/dikgopolo.</li> <li>Araba dipotso</li> <li>Tihalosa gore goreng o rata leboko le le rileng.</li> </ul> <p><b>(Leboko) Pusetso godimo e e ipaakanyeditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Segalo, tsholetsego ya lentswe, kapodiso,</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa dikwalo: Leboko</b></p> <p><b>Diponagalo tsa leboko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Popego ya ka fa gare ya leboko:</b> dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo</li> <li><b>Popego ya ka fa ntle ya leboko,</b> mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto)</li> <li>Bokao jwa puo ya botshwantshi</li> <li>Maikutlo, thitokgang le molaetsa</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa</b></p>	<p><b>Boitlhamedi: Itlhamela leboko:</b></p> <p><b>Melawana ya ditemanatheto ya leboko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Popego ya temana</li> <li>Tiriso ya makopanyi go gokaganya</li> <li>Tiriso ya mofuta e e farologaneng ya dipolelo, bolelele le popego</li> <li>Kgelekiso/kgatelelo ya mafoko le puo ya botshwantshi</li> </ul> <p><b>Kwala leboko</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Nyenyefatso ya maina le megatlana, mainatshwao, mainakgoboka, madiri: mafeledi le mafetedi; maemedi; marui.</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Ditumanosi, maadingwa, maele, diane, poeletsomodumo tshwantshanyo,</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<p>dikapolelo, tebaganyo ya matlho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ela matshwao a puiso tlhoko</li> <li>Dirisa puo ya mmele e e maleba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Go buisa le go lebelelela go tshaloganya Setlhangwa-pono: Khathunu/ sekgemetšhana sa khomiki</b></p> <p>Sebopego, dipudula tsa mafoko, tlhagiso ya puo ya sefatlhego, puo ya mmele, lemorago, motsamao, go ela matshwao a puiso tlhoko, tlhopho ya mafoko, tiriso ya puo ya botshwantshi maikaelelo a mokwadi wa khathunu.</p> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tshaloganya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go okola le go tlodisa matlho</li> <li>Go buisa ka tsenelelo</li> <li>Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaogano ya lefoko.</li> </ul>	<p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetso</li> <li>Go kwala setlhangwa sa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go thotlha diposo le go tlhagisa</li> </ul>	<p>tshwantshiso, malathelwa, maetsi, malatodi. makaelagonngwe,</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b> Kgaoganyo ya mafoko, khutlo, phegelwana</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></p> <p><b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</b></p>
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetso-godimo (maduo 20)</li> </ul> <p>(Simolola ka tiro e, mo kgweditharong 1 mme e wediwe mo kgweditharong 2 fa go rekotiwa maduo.)</p>				
5-6	<p><b>Go reetsa tekatlhaloganyo Nopolo ya Padi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhalosa dikgato tsa go reetsa</li> <li>Go tsaya dintlhathuto</li> <li>Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Tlotla le barutwana ka padi e ba e buisitseng mo tirwaneng e e fetileng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa baanelwa</li> <li>Tlotlang ka thitokgang</li> <li>Tlotlang ka ntlhakemo ya mokwadi.</li> </ul> <p><b>Buisetsa padi kwa godimo</b></p>	<p><b>Setlhangwa sa puiso: Nopolo go tswa mo Pading</b></p> <p><b>Diponagalo tsa botlhokwa tsa setlhangwa sa puiso</b></p> <p>baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p><b>Totisa mogopolo mo (dikgatong tsa go buisa) tekatlhaloganyo:</b></p> <p>Fopholetsa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ipopele bokao</li> <li>Lekola tiro</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa go buisa morago</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> </ul>	<p><b>Kwala tlhamo (tamana) ya Kanelo/ maitlhomom/ tlhaloso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ela tlhoko melawana ya ditemana:</li> <li>Ela tlhoko setlhogokwalo sa temana</li> <li>Dintlhakgolo le tse di di tshegetsang</li> <li>Tomagano ya ditemana</li> <li>Tirisiso ya makopanyi go lomaganya dipolelo le ditemana</li> <li>Tiriso ya dipolelo tse di farologanang ka bolelele le sebopego</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetso</li> </ul>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Mainatswako</p> <p>Maemedi—maemeditho, maemeditota, Matlhaodi: masupi, tiriso ya megatlana go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b></p> <p>Polelonolo, pegelo, pakaphethi; Pakajaanong</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa sethangwa)</li> <li>• Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, tlathhoba)</li> </ul> <p><b>Go buisa le go lebelela go tshaloganya:</b>  <b>Tshedimotsetso ka ga go kwala dikgato tsa go kwala patlisiso ya porojeke</b>  <b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tshaloganya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola o tlodise matlho</li> <li>• Buisa ka tsenelelo</li> <li>• Araba dipotso</li> <li>• Farologanya ntlha le kakanyo</li> <li>• Ipopele bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa kgono ya kgaoganyo ya mafoko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go kwala sethangwa sa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go thotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala kgang o ikaegile ka maitemogelo a gago</b></p>	<p><b>Bokao jwa mafoko:</b>  Makaelagongwe malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p><b>Matswaopuiso:</b>  Khutlo; phegelo; khutlokhutlo/ khutlwana, phegelwana</p>
7-8	<p><b>Go reetsa kgangkhutshwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bontsha dikakanyokgolo le tse di tshegetsang, le go tsaya dintlhathuto</li> <li>• Tsaya dintlha</li> <li>• Abelanang dikakanyo le maitemogelo lo bo lo bontsha go tshaloganya mareo/dikgopolo</li> </ul> <p><b>Tlotla kgangkhutshwe gape</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlotla ditiragalo ka tatelano</li> <li>• Bolela baanelwa ka nepagalo</li> </ul> <p>Tlhagisa molanako wa ditiragalo ka nepagalo</p>	<p><b>Sethangwa sa dikwalwa: kgangkhutshwe/naane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo tsa sethangwa sa dikwalwa, jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tshaloganya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola o tlodise matlho</li> <li>• Buisa ka tsenelelo</li> <li>• Araba dipotso</li> <li>• Farologanya ntlha le kakanyo</li> <li>• Ipopele bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa kgono ya kgaoganyo ya mafoko</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa go buisa morago</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise sethangwa)</li> <li>• Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa sethangwa)</li> <li>• Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa,</li> </ul>	<p><b>Kwala tlhamo ya kanelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ela tlhoko melawana ya ditemana:</li> <li>• Ela tlhoko setlhogokwalo sa temana</li> <li>• Dintlhakgolo le tse di di tshegetsang</li> <li>• Tomagano ya ditemana</li> <li>• Tirisiso ya makopanyi go lomaganya dipolele le ditemana</li> <li>• Tiriso ya dipolele tse di farologanang ka bolelele le sebopego</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetso</li> <li>• Go kwala sethangwa sa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go thotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala tlhamo e e tla lekanyediwang.</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b>  Dithopha tsa maina, mefuta ya maina, Mainatswako; Lethaodi: (mefuta ya matlhaodi)</p> <p><b>Dira ka dipolele:</b>  Polelonolo; polelotswako, polelopate, polelwanakalatlhalosi le polelwanakalatlhaodi</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b>  Makaelagongwe; malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng; bokao mo tirisong, bokao jwa botshwantshi; matlhaodi; matlhalosi;</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b>  Phegelwana; matshwao a nopolo (ditsejwana); khutlo; lenalana</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<p>farologanya, sekaseka, tlhatlhoba)</p> <p><b>Tekathaloganyo ya puiso: Go kwala tshosobanyo</b></p> <p>Ruta dikgato tsa go kwala tshosobanyo o totise mogopolo mo go:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopego</li> <li>• Tirisopuo</li> <li>• Kagego</li> </ul> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tshaloganya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola o tlodise matlho</li> <li>• Ntsha ntlhakgolo go tswa mo go tse di e tshhegetsang</li> <li>• Kwala ntlhakgolo ka mafoko a gago</li> </ul> <p>Rulaganya dipolelo ka tatelano mme o dirise makonyi go di golaganya gore di bope setlhangwa se se tshaloganyesegang.</p>		
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhamo: (maduo 30)</li> </ul> <p><b>Kanelo / Tlhaloso (Mo tsamaong ya Kgweditharo)</b></p>				
9-10	<p><b>Dikgato tsa go reetsa le go bua ka Setlhangwa sa tirisano: Go reetsa le go bua ka dikgang tsa sešweng tsa makwalodikgang le diathikele tsa makasine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa puo e e tsosang maikutlo/e e tlhotlhotlheletsang</li> <li>• Dirisa matshwa/ dikarata tse di gakololang</li> <li>• Sala melawana morago</li> <li>• Dirisa puo yam mele e e maleba</li> <li>• Dirisa matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang</li> <li>• Itse maitlomo, baamogedi, le bokaello tsa setlhangwa</li> </ul> <p><b>Puisetso-godimo: E e</b></p>	<p><b>Go buisa/ lebelelela tshedimosetso (dirisa setlhangwa jaaka athikele ya lekwalodikgang/makasine/puo e e kwadilweng)</b></p> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tshaloganya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola o tlodise matlho</li> <li>• Ntsha dintlha tse di tshhegetsang ntlhakgolo</li> <li>• Fopholetsa</li> <li>• Farologanya ntsha le kakanyo</li> <li>• Lemoga ntlhakemo ya mokwadi</li> <li>• Buisa ka tsenelelo</li> <li>• Araba dipotso</li> <li>• Farologanya ntsha le kakanyo</li> <li>• Ipopele bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa kgono ya</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano: Se seleele/se sekhutshwane: Kwala lekwalo la semmuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhokego tsa sebopego, setaele</li> <li>• Maitlomo, baamogedi ba ba totilweng le bokaello</li> <li>• Tomagano ya ditemana</li> <li>• Tlhopho ya mafoko</li> </ul> <p><b>Focus on process writing</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planning</li> <li>• Drafting</li> <li>• Revision</li> <li>• Editing</li> <li>• Proof-reading and</li> <li>• presenting</li> </ul>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng.</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Mainakgopolo; Mainakongwa</p> <p>Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b></p> <p>Tatelano e e rulaganeng, tatelano go ya ka bothokwa, temana e e tlhalosang, puo e e tlhotlholetsang le puo e tsosolosang maikutlo a a rileng; e e tsayang letlhakore le ya kgatelelo; e e sekamelang mo letlhakoreng le le lengwe; dipotso tse di sa batleng dikarabo</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<p><b>ipaakanyeditsweng/ e e sa ipaakanyediwang ya athikele ya lokwalodikgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiriso ya segalo, lebelo le le siameng</li> <li>Ela tlhoko matshwao a puiso go tlisa bokao</li> </ul> <p>Dirisa puo ya mmele e e maleba</p>	<p>kgaoganyo ya mafoko le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lemoga puo ya semmuso le puometlha</li> <li>Ntsha bokao jwa dikapuo le jo bo tlhamaletseng</li> </ul> <p>Ntsha dikapuo</p>	<p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetso</li> <li>Go kwala setlhangwa sa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa go kwala morago mme o kwale lekwalo la semmuso</b></p>	<p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b></p> <p>Matshwao a nopollo (ditsejwana); letshwao la tsiboso, phegelwana; Khutlo; letshwao la potso; tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo</p>

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG			
<p><b>Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua</b></p> <p>Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua</p>	<p><b>Dirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go buisa</li> <li>Ditirwana tsa puisetsao-godimo</li> <li>Ditirwana tsa Tekathaloganyo ya Puiso</li> </ul> <p>Ditirwana tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di tlhaoletsweng barutwana di le tharo mo semesetareng.</p>	<p><b>Ditirwana tsa go Kwala le go Tlhagisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Melawana ya ditemana</li> <li>Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>Tlhamo</li> </ul> <p>Go itlhamela</p>	<p><b>Ditirwana Tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</b></p> <p>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p> <p>Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p>

MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 1		
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (maduo 20)</li> </ul> <p>(Simolola ka tiro e, mo kgweditharo 1 mme e wediwe mo kgweditharo 2 fa go rekotiwa maduo)</p>	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhamo: (maduo 30)</li> </ul> <p>Kanelo/ Tlhaloso</p> <p>(Mo tsamaong ya kgweditharo)</p>	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 3 (maduo 60) GO TSIBOGELA DITLHANGWA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tse di buisiwang / tse di sa buisiweng (maduo 20)</li> <li>Setlhangwapono (maduo)</li> <li>Tsosobanyo (maduo 10)</li> <li>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (maduo 20)</li> <li>Tshosobanyo (maduo 10)???</li> </ul>

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOLEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 7 (KGWEDITHARO 2)

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GOREETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</b>  <b>Tekathaloganyo ya theetso:</b>                      Dirisa setlhangwapono jaaka phosetara/Papatso/ Tlhagiso ya dikgang tsa thelebišene  <b>Sala dikgato tsa go reetsa morago:</b>  <b>Pele ga theetso:</b> Itsise barutwana ka dikgato tsa theetso.  <b>Ka nako ya theetso</b> – ba arabe dipotso, ba lemoge mafoko mašwa, ba amanye mafoko, ba tseye dintlha, ba neye ditlhaloso.  <b>Morago ga theetso:</b> Tsweletsa theetso ka maitemogelo. Barutwana ba botsa dipotso; ba bua ba boeletsa se sebui se se buileng j.j.                      • Sosobanya tlhagiso ka molomo                      • Itirele ditshwetso  <b>Puisetso-godimo</b>                      • Segalo                      • Tlhagiso ya lentswe                      • Kapodiso                      • Temogo ya ditemana,                      • Tebo ya matlho                      • Matshwao a puiso                      • Tiriso e e maleba ya puo ya mmele</p>	<p><b>Go buisa/ lebelela go tlhloganya:</b> Dirisa Setlhangwapono se se kwadilweng jaaka Papatso/ Phousetara/Tlhagiso ya dikgang tsa thelebišene  <b>Dikgato tsa go buisa</b>                      • Okola                      • Tlodisa matlho                      • Puiso ka tsenelele                      • Tlhalosa (baanelwa, maitshetlego, tikologo, molaetsa)                      • Ipopete bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa kgono ya kgaoganyo ya mafoko le ditshwantsho                      • Go lemoga puo e e tsosang maikutlo                      • Puometlha le puo ya semmuso</p>	<p><b>Kwala setlhangwa sa tirisano:</b> Rala papatso/Phousetara/ tlhagiso ya dikgang tsa thelebišene                      (Tlhopha e le nngwe fela)                      • Ditlhokego tsa sebopego, setaele                      • Maitlhomo, baamogedi b aba totilweng le bokaelo                      • Tomagano ya ditemana                      • Tlhopho ya mafoko le kagego ya dipolelo.                      • Matshwao le ditshwantsho, mokwalo le bogolo jwa ona, mmala le ditlhogo.                      • Puo e e tlhotlheletsang le e e digelang  <b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b>                      • Go dira ipaakanyetso                      • Go kwala setlhangwa sa ntlha                      • Go boeletsa                      • Go tseleganya                      • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng.</b>  <b>Dira ka mafoko:</b> Mainatota, bong, bongwe le bontsi, matlhaodi, matlhalosi, masupi, marui, maetsi, malatlhelwa  <b>Dira ka dipolelo:</b> Puo sebui le puo pegelo, polelonolo le polelo-tswako  <b>Bokao jwa mafoko:</b> makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le bokao jwa puo ya botshwantshi.  <b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Khutlokhutlo, khutlwana, letshwao la tsiboso                      Tiriso ya thanodi</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GOREETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p><b>Ditogamaano tsa Go Reetsa le Go Bua:</b>  <b>Dipuisano tsa setlhophah/ phaposi ka ga go neela ditaelo le go sala ditaelo morago</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhophah setlhogo</li> <li>Abelanang dikakanyo</li> <li>Refosanang go bua mme lo reetse ka tlhoafalo</li> <li>Thiba diphatlha tsa puisano fa di le teng</li> </ul> <p><b>Puo e e ipaakanyeditsweng/ e e sa ipaakanyediwang: Ka ga go sala ditaelo morago kgotsa dikgato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Totisa mogopolo mo tlhophong ya mafoko le go a tlhagisa.</li> <li>Tiriso ya segalo le lebelo</li> <li>Tiriso ya dikarata ta go ikgakolola ka nako ya tlhagiso.</li> <li>Tiriso e e maleba ya puo ya mmele.</li> </ul>	<p><b>Go buisa/ lebelela go tlhaloganya:</b>  <b>Buisa setlhangwa sa ditaelo jaaka motswako/ dikaelo j.j.</b></p> <p><b>Totisa mogopolo mo tekatlhaloganyong: (Dikgato tsa go buisa)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola</li> <li>Tlodisa matlho</li> <li>Puiso ka tsebelele</li> <li>Ilopele bokao</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa go buisa morago</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa setlhangwa)</li> <li>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Leboko</b>  Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Popego ya ka fa gare ya leboko,</b> dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo</li> <li><b>Popego ya ka fa ntle ya leboko,</b> mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto)</li> <li>Bokao jwa puo ya botshwantshi</li> <li>Maikutlo, thitokgang le molaetsa</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa se se khutshwane sa tirisano:</b>  <b>Kwala setlhangwa sa ditaelo rulaganya dilo, baakanya diphoso mme o dirise ditaelo tse di kwadilweng, o di sale morago</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa sebopego, setaele se se maleba</li> <li>Maitlhommo, baamogedi ba ba totilweng le bokaalo</li> <li>Tomagano ya ditemana</li> <li>Tlhopho ya mafoko le tiriso ya dipolelo tse di maleba</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetso</li> <li>Go kwala setlhangwa sa nthla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b> Matlhalosi a nako, felo, mokgwa, letlhaodi la palo, mediriso ya lediri, madirimatswa. Makopanyi</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Tira le tirwa, polelonolo, pakajaanong, pakapheti, pakapheto, pakatlang</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b>  Diane le maele</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> letlama, lenalana, phegelwana, phegelo, ditsejwana, letshwao la tsiboso  Tiriso ya thanodi</p>
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (maduo 20)</li> </ul> <p>Barutabana ba tshwanetse go simolola tiro e, mo tsamaong ya kgweditharo 1 go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditse kwa bokhutlong jwa kgweditharo 2</p>				

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GOREETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</b>  <b>Reetsa Tekatthaloganyo:</b>  <b>Reetsa nopolo ya padi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhalosa dikgato tsa go reetsa</li> <li>• Tsaya dintlha</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa theetso:</b>  <b>Pele ga theetso:</b> Itsise barutwana ka dikgato tsa theetso  <b>Ka nako ya theetso</b> – ba arabe dipotso, ba lemoge mafoko mašwa, ba amanye mafoko, ba tseye dintlha, ba neye ditlhaloso  <b>Morago ga theetso:</b> Tsweletsa theetso ka maitemogelo. Barutwana ba botsa dipotso, ba bua ba boeletsa se sebui se se buileng j.j.</p>	<p><b>Buisa/lebelela tekatthaloganyo:</b>  <b>Buisa nopolo ya padi:</b>  <b>Diponagalo tsa botlhokwa tsa setlhangwa sa puiso</b></p> <p>baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tlhologanya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola o todise matlho</li> <li>• Buisa ka tsebelele</li> <li>• Araba dipotso</li> <li>• Farologanya ntlha le kakanyo</li> <li>• Ipopole bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa kgono ya kgaoganyo ya mafoko</li> <li>• Puo ya maikutlo</li> </ul> <p><b>Sosobanya setlhangwa</b>  <b>Buisa/Lebelela tekatthaloganyo e e kwadilweng kgotsa dikgemetsšana tsa khathunu</b></p> <p>Kagego, dipudula tsa mafoko, puo ya sefatlhego, ya mmele, lemorago, motsamao, matshwao a puiso, tlhopho ya mafoko, puo ya botshwantsi, maitlomo a mokwadi</p> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>• Ka nako ya puiso (Diponagalo)</li> <li>• Morago ga puiso (Araba dipotso,</li> <li>• Tshwantshanya, bapisa, tlathoba</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano: Kwala thadiso ya buka/kwalela baphasalatsi lekwalo la semmuso</b></p> <p><b>Dirisa melawana ya ditemana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhokego tsa sebopego, setaele</li> <li>• Maitlomo, baamogedi ba ba totlhweng le bokaelo</li> <li>• Tomagano ya ditemana</li> <li>• Tlhopho ya mafoko</li> <li>• Tiriso ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo ka bolelele, le popego ya tsona</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala thadiso ya buka/ kwalela baphasalatsi lekwalo la semmuso</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka lefoko:</b> Mainatswako, letiro le sedirwa, matlhalosi tshwantshanyo, mokgwa</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Sediri le sedirwa, dithuanyi dipolelonolo, dipolelwana, pajaanong, pakapheti e e bonolo</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b>  Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng, bokao jwa botshwantshi, puo ya maikutlo</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Khutlo, phegelwana, Letshwao la tsiboso, letshwao la potso Tiriso ya thanodi</p>
6	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setlhangwa sa tirisano: (tse dikhutshwane tse 2 kgotsa e le 1 e telele: maduo 10)</li> </ul> <p>Se kwalwa pele ga Teko ya Seetebosigo e e lekanyediwang kwa sekolong</p>			



KGWEDITHARO 2				
BEKE	GOREETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</b>  <b>Tekathaloganyo ya theetso ka ga:</b>  <b>Mokgwa wa go tlatsa foromo/dipotsolotso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikatise ka dikgato tsa go reetsa</li> <li>• Tsaya dintlha</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Mefuta e e farologaneng ya tihaeletsano ka mokgwa wa go tlatsa foromo/ dipotsolotso</b></p> <p><b>Dipuisano tsa diforomo/makgotlana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhophha setlhogo se se maleba</li> <li>• Abelana dikakanyo</li> <li>• Refosanang mmuisano o be o reetse ka tlhwaafalo</li> <li>• Thiba diphatlha tsa mmuisano fa di le teng.</li> <li>• Tsweledisa mmuisano ka go baya matshwao a kgateloapele</li> </ul>	<p><b>Buisa le go lebelela go tihaloganya:</b>  <b>Sethangwa sa tshedimosetso: Buisa sethangwa ka mokgwa wa go tlatsa foromo (foromo ya kopo-tiro/ tshedimosetso ya sebele/ patlisiso/ foromo ya mo mafaratlhatlheng j.j.)/ botlhokwa jwa dipotsolotso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshedimosetso e e tlhokegang</li> <li>• Tiriso ya puo</li> <li>• Tshaeno</li> </ul> <p><b>(Dikgato tsa go buisa)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola, le go tlodisa matlho</li> <li>• Amanyana sethangwa le botshelo</li> <li>• Araba dipotso</li> <li>• Lekola le go tlhalosa mareo</li> <li>• Batla bokao jwa mafoko a a bofitlha bokao</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise sethangwa)</li> <li>• Ka nako ya puiso (Diponagalo)</li> <li>• Morago ga puiso (Araba dipotso,</li> <li>• tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba</li> </ul> <p><b>Go buisa/lebelela go tihaloganya Go kwala tsosobanyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola</li> <li>• Tlodisa matlho</li> <li>• Sosobanya</li> <li>• Ipopele setshwantsho</li> <li>• Ipopele bokao</li> <li>• Batla bokao jwa mafoko</li> </ul>	<p><b>Sethangwa sa tirisano: Go tlatsa foromo/ dipotsolotso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sala ditaello morago</li> <li>• Neela ka gangwe ka tshedimosetso ya boammaaruri</li> <li>• Dirisa puo e e maleba</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsago kwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diposo le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka lefoko:</b>  Mainamatswa, mainatswako, matlhalosi: mokgwa, nako, matlhaodi le matlhalosi</p> <p><b>Dira ka polelo:</b>  Polelwanakala-ina; polelwanakala-tlhaodi, polelwanakala-tlhalosi, dipolelo-tswako le dipolelo-pate</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b>  makaelagongwe, malatodi, madumatshwana</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> letshwao la potso; dikhutlo tse tharo tsa go feleletsa, ditlhakagolo, tlamanyi, dikhutshwafatso, ditlhakaina, diakeronimi, dikutu, megatlana</p> <p><b>Tlotlofoko mo tirisong</b></p> <p><b>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</b></p>

9-10	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKO YA SEETEBOSIGO E E LEKANYEDITSWENG KWA SEKOLONG TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO 60)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Setlhangwa se se buisiwang/ se se sa buisiweng (maduo 20)</li> <li>• Potso 2: Setlhangwa-pono (maduo 10)</li> <li>• Potso 3: Tsoobanyo (maduo 10)</li> <li>• Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (maduo 20)</li> </ul>
------	--

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG (Tekanyetso ya go ithuta e e tsweleng)			
<p>Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua</li> </ul>	<p>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go buisa</li> <li>• Ditirwana tsa Pusetso-godimo</li> <li>• Ditirwana tsa Tekatlhaloganyo</li> <li>• Ditirwana tsa Dikwalo di ikaegile ka tse tharo tse di tlhaotsweng mo semesetareng</li> </ul>	<p>Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Ditemana</li> <li>• Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Tiro ya Boitlhamedi</li> </ul>	<p>Ditirwana tsa Dipopego Tsa puo le Melawana ya Tiriso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</li> </ul>

MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHOMAMO: KGWEDITHARO 2		
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusetso-godimo (maduo 20)</li> </ul> <p>Morutabana o simolola dikgato tsothe ka kgweditharo 1 go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe mo bokhutlong jwa kgweditharo 2</p>	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ga teko e e Setlhangwa sa tirisano: (tse 2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se selelele: maduo 10)</li> </ul> <p>Se kwalwa pele lekanyediwang kwa sekolong</p>	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKO E E LEKANYEDITSWENG KWA SEKOLONG TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO 60)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Setlhangwa se se buisiwang/ se se sa buisiweng (maduo 20)</li> <li>• Potso 2: Setlhangwa-pono (maduo 10)</li> <li>• Potso 3: Tsoobanyo (maduo 10)</li> <li>• Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (maduo 20)</li> </ul>

## 2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOLEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 7 (KGWEDITHARO 3)

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua ka ga terama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsaya karolo mo mmuisanong o o sa ipaakanyediwang ka ga terama</li> <li>Dirisa rejisetara e e maleba.</li> <li>Dirisa puo e e maleba</li> <li>Tsweletsa mmuisano sentle.</li> <li>Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa theetso:</b></p> <p><b>Pele ga theetso:</b> Itsise barutwana ka dikgato tsa theetso.</p> <p><b>Ka nako ya theetso</b> – ba arabe dipotso, ba lemoge mafoko mašwa, ba amanye mafoko, ba tseye dintlha, ba neye ditlhaloso.</p> <p><b>Morago ga theetso:</b> Tsweletsa theetso ka maitemogelo. Barutwana ba botsa dipotso; ba bua ba boeletsa se sebui se se buileng; ba sosobanye; ba itseela ditshwetso le bokhutlo.</p> <p><b>Puisetso-godimo (Terama)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Segalo, tsholetso ya lentswe, Tebanyo ya matlho,</li> <li>Ela tlhoko matshwao a puiso, tiriso e e maleba ya puo ya mmele</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa puiso jaaka: terama ya bašwa/ terama ya radio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Diponagalo tsa botlhokwa tsa setlhangwa sa puiso</b></li> </ul> <p>baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p><b>Totisa mogopolo mo tekatlhaloganyong (Dikgato tsa go buisa)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Golaganya</li> <li>Araba dipotso</li> <li>Lekola o be o tlhalose</li> <li>Sosobanya</li> <li>Boitlhamedi</li> <li>Tlhatlhoba</li> </ul> <p><b>Leboko</b></p> <p>Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Popego ya ka fa gare ya leboko,</b> dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo</li> <li><b>Popego ya ka fa ntle ya leboko,</b> mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto)</li> <li>Bokao jwa puo ya botshwantshi</li> </ul> <p>Maikutlo, thitokgang le molaetsa</p> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>Ka nako ya puiso (Diponagalo)</li> <li>Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba)</li> </ul>	<p><b>Ditlhangwa tse ditelele tsa tirisano jaaka: mmuisano/ dipotso-therisano tse di kwadilweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhokego tsa sebopego, setaele</li> <li>Maitlhommo, baamogedi ba ba totilweng le bokaalo</li> <li>Tomagano ya ditemana</li> <li>Tlhopho ya mafoko</li> <li>Tiriso ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo ka boleele, le popego ya tsona.</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b> Madiri le matswa, matlhalosi: mokgwa, tshwantshanyo, dikapuo, puo ya tlhotlhetso le e e sekametseng mo letlhakoreng le le lengwe</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Polelotswako le dipolelwanakala, puosebui le puopegelo.</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Dikutu/medi ya mafoko</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Khutlokhutlo; matshwao a nopolo; phegelwana; khutlo; lenalana; letshwao la potso, masakana</p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Reetsa terama</p> <p>Reetsa le go tsaya karolo mo mmuisanong wa go kwala porojeke. Barutwana ba tlhalosetswe setlhogo mo phaposing</p> <p>Barutwana ba reetsa le go bua gore patisiso ya porojeke e dirwa jang o ikaegile ka setlhogo se o se neetsweng</p> <p><b>Reetsa le go tsaya dintlha ka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshedimosetso ka ga porojeke.</li> <li>• Dikgato tsa go kwala porojeke</li> <li>• Ranola le go tlhalosa gore porojeke ke eng</li> <li>• Tlhaosa gore porojeke e dirwa le go kwalwa jang</li> <li>• Tlhama dipotsolotso di le 2-3 ka ga porojeke</li> <li>• Go kwala tshupetso/Bibiliokerafi</li> <li>• Botsa le go araba dipotso</li> <li>• Abelana ka dikakanyo le maikutlo le go tlhophisa tse di maleba.</li> </ul>	<p>Setlhangwa sa dikwalo se se ikaegileng ka ditlhogo le melebo/ dikwalo tse di tlhaoletsweng mophato</p> <p>Barutwana ba itlhophela setlhogo/ molebo/ lokwalo, ba simolola go lo buisa le go kokoanya tshedimosetso ka lokwalo lo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhophisa tshedimosetso e e maleba e e ka tlišwang fa sekolong</li> <li>• Rulaganya tshedimosetso e e ka dirisetwang go kwala setlhangwa</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola, le go tlovisa matlho</li> <li>• Buisa ka tsenelelo</li> <li>• Amana setlhangwa le botshelo</li> <li>• Batla bokao jwa mareo a mašwa</li> <li>• Batla nthakemo ya mokwadi</li> <li>• Farologanya nthla le kakanyo</li> <li>• Batla bokao jwa mafoko</li> </ul> <p><b>Setlhangwa sa puiso: Kinane</b></p> <p>Ruta diponagalo tsa setlhangwa jaaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baanelwa, sebopego, poloto,</li> <li>• Kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>• Ka nako ya puiso (Diponagalo)</li> <li>• Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, thatlhoba)</li> </ul>	<p>Kwala dintlha/ sosobanya tshedimosetso/ itlhamele lethomeso/mmapa wa dikakanyo wa patlisiso</p> <p>Dirisa dithalo tse di farologaneng go rulaganya patlisiso ya porojeke. (Kgato 1)</p> <p><b>Mokgwa wa go kwala tshupetso/ bibliokerafi</b></p> <p>Ditlhogo tse di farologaneng di tlhoka ditlhalaganyo tsa dithalo tse di farologaneng tsa kerafiki. Tlhophisa o be o itlhamele lethomeso le le maleba go tshegetsa mofuta wa kuno e e tla tlhagisiwang.</p> <p><b>Tsepama mo dikgatong:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhopa tshedimosetso e e maleba</li> <li>• Dirisa mafoko a gago go ikwalela</li> <li>• Tlhophisa lethomeso le le maleba le mofuta-kwalo o o tla o tlhagisang</li> <li>• Dirisa dipopego tsa puo le melwana ka tsela e e maleba</li> <li>• Setlhangwa sengwe le sengwe se na le tiriso puo e e rileng e e maleba le sona mo porojekeng</li> </ul> <p><b>Kwala patlisiso (o dirisa mmapa wa dikakanyo) ya porojeke le tshupetso/ bibliokerafi tse di nepagetseng</b></p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlhelletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p><b>Dira ka mafoko:</b></p> <p>Madiri le madirimatswa, tlotlofoko e ntšhwa le dipolelwana jaaka di tlhokega mo ditlhogong tse di farologaneng</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Puo, dipaka, mefuta ya dipolelo, tira le tirwa</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <p>Bokao jo bo tlhamaletseng le jwa puo ya botshwantshi, diane le puo e e maleba le setlhangwa</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b></p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, Tlotlofoko jaaka e tlhokega mo bokaolong jwa setlhangwa se se tla tlhagisiwang</p>
4	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 6: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE</b></p> <p><b>Kgato 1: Patlisiso (Barutwana ba kwala patlisiso ya Porojeke e ba tla e kwalang) (Maduo 20)</b></p>			

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</b> Reetsa le go bua ka tiro ya porojeke e e tla kwalwang. (Kgato 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala dintlha</li> <li>• Botsa dipotso</li> </ul> <p>Tlhaloganya dipoelothuto tse di solofetsweng, tsa setlhogo sengwe le sengwe tse di tla bonwang</p>	<p><b>Buisa tshedimose tse e e kopantsweng go tswa mo patlisisong ya porojeke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa (dintlha/ tshosobanyo /mmapa wa dikakanyo) tsa patlisiso go baakanyetsa go kwala porojeke</li> <li>• Tlhaloganya dikgato le melawana e e tlhokegang go ka wetsa porojeke</li> <li>• Lthute dirubiriki tsa porojeke, o be o tlhaloganye ditlhokego tsa yona tsa tekanyetso</li> </ul> <p><b>Setlhangwa sa puiso: Kinane/ Terama</b> Ruta diponagalo tsa setlhangwa jaaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa go buisa morago:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>• Ka nako ya puiso (Diponagalo)</li> <li>• Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlathlhuba)</li> </ul>	<p><b>Kwala/ rala/ itlhamele tiro ya setlhogo se o se tlhophileng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgato 2: Ikwalele porojeke</li> <li>• Dirisa sebopego le diponagalo tse di maleba</li> <li>• Rulaganya diteng go ya ka (mmapa wa tlhaloganyo/dikakanyo)</li> <li>• Tlhagiso ntlhakgolo le dintlha tse di e e tshhegetsang</li> <li>• Kgaoganya tiro ka ditemana/ ela tlhoko tiriso ya ditshwantsho</li> <li>• Ditemana di latelane, lomagane le go tlhaloganyega sentle</li> <li>• Rulaganya tiro ka dikakanyo tse di baakantsweng sentle.</li> <li>• Totisa mogopolo mo go tse di latelang:</li> <li>• Ipaakanyo (patlisiso)</li> <li>• Go kwala setlhangwa sa ntsha (obamela sebopego/kagego)</li> <li>• Tseleganya o be o tlhotlhe diphoso</li> </ul>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka lefoko:</b> Di rutiwa jaaka di tlhokega go ya ka setlhangwa se se kwalwang sa porojeke</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Di rutiwa jaaka di tlhokega go ya ka setlhangwa se se kwalwang sa porojeke</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b> Di rutiwa jaaka di tlhokega go ya ka setlhangwa se se kwalwang sa porojeke</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Dipaterone tsa mopeleto</p> <p><b>Tlotlofoko mo tirisong</b></p> <p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</b></p>
6	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 6: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE: Kgato 2</b> (Barutwana ba ikwalela porojeke) (maduo 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ipaakanyo/ pele ga go kwala Porojeke</li> <li>• Setlhangweng</li> <li>• Poeletso</li> <li>• Tseleganya</li> <li>• Tlhotlha diphoso le tlhagiso</li> </ul>			

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<p><b>Ditomaagano tsa Go reetsa le Go bua Go baakanya barutwana go ka tlhagisa porojeke e e kwadilweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiriso ya puo</li> <li>Rejisetara</li> <li>Segalo</li> <li>Puo ya mmele le matsogo</li> <li>Matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang.</li> <li>Dirubiriki tse di ithutilweng le go tthaloganya ditlhokego tsa tekanyetso</li> <li>Tshedimosetso e e mo lenaaneng la go tlhola go bona gore dipotsotsotso di tsibogetswe jang, kamano gareng ga tlhagiso ya porojeke le tshedimosetso e e kwadilweng, e itshekile, e na le ditshwantsho, e gogela e bile go dirisitse tshedimosetso e e motlele/ ntsi</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa puiso: Leboko Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko Popego ya ka fa gare ya leboko,</b> dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Popego ya ka fa ntle ya leboko,</b> mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto)</li> <li>Bokao jwa puo ya botshwantshi</li> <li>Maikutlo, thitokgang le molaetsa</li> </ul> <p><b>Setlhangwa sa puiso: (Nopolo) go tswa mo: Kinane/ terama/ padi kgangkhutshwe (Paakanyo ya teko ya dikwalo)</b></p> <p>Diponagalo tsa bothokwa tsa setlhangwa jaaka: baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p><b>Sala dikgato tsa go buisa morago:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>Ka nako ya puiso (Diponagalo)</li> <li>Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba)</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano: Tshosobanyo / tlhagiso ya dintlha e le karolo ya porojeke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhokego tsa sebopego/kagego le setaele sa mokwadi</li> <li>Maitlhommo, baamogedi ba ba totlhweng le bokaelo</li> <li>Tlhopho ya mafoko, tlhaloso ka botlalo/senelelo</li> <li>Araba dipotso</li> <li>Mefuta, popego le bolelele jwa dipolelo</li> <li>Dirisa maamanyo go netefatsa tomagano mo setlhangweng</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo go tlhagiseng tlhagiso e e kwadilweng malebana le setlhogo kgotsa molebo o o tlhophilweng</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b> Matlhaodi a mmala. Palo, popego</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Temana e e tlhalosang, temana e e tlhophilweng, setlhopho sa ditemana, dikapuo</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Lefoko le le emelang polelwana</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Dipaterone tsa mopeleto</p>
9-10	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Kgato 3: Tshimologo ya Tekanyetso e e tlhomameng:</b></p> <p><b>Tlhagiso ya Porojeke ka molomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiriso ya puo</li> <li>Rejisetara</li> <li>Segalo</li> <li>Puo ya mmele le matsogo</li> <li>Matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang</li> <li>Dirubiriki tse di ithutilweng le go tthaloganya ditlhokego tsa tekanyetso</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa puiso: (Nopolo) ya Kinane, terama/kgangkhutshwe/padi (Ipaakanyetso ya teko ya ditlhangwa tsa dikwalo)</b></p> <p>Diponagalo tsa bothokwa tsa setlhangwa jaaka: Baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p><b>Sala dikgato tsa go buisa morago:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>Ka nako ya puiso (Diponagalo)</li> <li>Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba)</li> </ul>	<p><b>Kwala tlhamo ya kanelo/tlhaloso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhokego tsa popego, setaele, nthakemo.</li> <li>Babuisi/baamogedi ba ba totlhweng le maitlhommo le tiriso</li> <li>Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo.</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikagtong tsa go kwala.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dira ipaakanyetsotiro</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala tlhamo ya kanelo/tlhaloso</b></p>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b> Mainatswako, maemedi, maimedi-tho, maemeditota</p> <p>Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> sediri, letiro, dithuanyi, temana ya go digela, dipolelonolo, pakapheti e e bonolo le pakajaanong e e bonolo</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Makaalagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p><b>Matshwao a puiso le mopeleto:</b> Khutlo, phegelwana, khutlokhutlo khutlwana</p>

<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE</b></p> <p><b>Kgato 3: Tlhagiso ya Porojeke ka molomo (Barutwana ba dira tlhagiso ya porojeke ya bona ka molomo) (maduo 20)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ba dirisa sebopego se se maleba: Matseno, mmele le bokhutlo</li> <li>Tlhagisa ntlhakgolo le tse di e tshegetsang</li> <li>Bontsha bosupi jwa patlisiso e e dirilweng</li> <li>Dirisa puo e e maleba ya mmele le matsogo ka bokgoni jwa tlhagiso. Jaaka: Tebaganyo ya matlho le baamogedi, go ema ka tsepamo le segalo</li> <li>Tsaya karolo mo dipuisanong</li> <li>Neela ka ditshwaelo tse di rotloetsang</li> <li>Tsweledisa mmuisano</li> <li>Ela tlhoko maikutlo le bosisi jwa barutwana ba bangwe</li> </ul> <p>Simolola ka Tiro ya Molomo mo Kgweditharong 1 mme e wediwe mo bokhutlong jwa kgweditharo 2 fa go rekotiwa maduo.</p>
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 8: TSIBOGELO YA DIKWALO (MADUO 30)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poko (maduo 10) – (Ke pateletso) LE</li> <li>Padi/Terama (maduo 10) LE</li> <li>Dikgangkhutshwe/Dikinane (maduo 10)</li> </ul>

<p><b>DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG</b> (Tekanyetso ya go ithuta e e tsweleng)</p>			
<p><b>Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua</b> Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa go reetsa le go bua</p>	<p><b>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go buisa</li> <li>Ditirwana tsa Puisetsogodimo</li> <li>Ditirwana tsa Tekatthaloganyo ya Puiso</li> <li>Ditirwana tsa Dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo di le tharo tse di tlhaotsweng mo semesetareng</li> </ul>	<p><b>Ditirwana tsa Go kwala le Go Tlhagisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go kwala ditemana</li> <li>Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>Tlhamo</li> <li>Boitlhamedi ka go kwala</li> </ul>	<p><b>Ditirwana tsa Dipopego Tsa Puo le Melawana ya Tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mefuta e e farologaneng ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</li> </ul>

**MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO: KGWEDITHARO 3**

<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 6: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE:</b> Patlisiso &amp; Go kwala porojeke (Maduo 20 + 30 = 50)</p>	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagiso ya porojeke ka molomo (maduo 20)</li> </ul> <p>Simolola ka Tiro ya Molomo mo kgweditharong 1 mme e wediwe mo kgweditharong 2 fa maduo a rekotiwa</p>	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 8: TSIBOGELO YA DIKWALO (MADUO 30)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poko (maduo 10) – (Ke pateletso) LE</li> <li>Padi/Terama (maduo 10) LE</li> <li>Dikgangkhutshwe/Dikinane (maduo 10)</li> </ul>
---	--	---

## 2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOLEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 7 (KGWEDITHARO 4)

## KGWEDITHARO 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</b>  <b>Thekatlhaloganyo ya theetso ka ga go neela ditaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikatise ka dikgato tsa go reetsa</li> <li>• Kwala dintlha</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go Reetsa le go Bua: Tlhagiso ka motlotlo</b></p> <p><b>Tswelela ka Tekanyetso e e Tlhomameng Tiro 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiriso ya puo e e maleba</li> <li>• Rejisetara</li> <li>• Tiriso ya segalo</li> <li>• Puo ya mmele le matsogo</li> <li>• Matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang</li> </ul>	<p><b>Go Buisa/ Lebelela: Tekatlhaloganyo (dirisa e e buisiwang kgotsa e e lebelelwang jaaka: buisa mmmapa/ go neela ditaelo/ go botsa ka dikaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola, le go tlovisa matho</li> <li>• Dira phopholetso</li> <li>• Ipopole bokao</li> <li>• Ipopole setshwantsho</li> <li>• Amanyana setlhangwa le botshelo</li> <li>• Araba dipotso</li> <li>• Lekola le go tlhalosa mareo</li> <li>• Batla bokao jwa mafoko a a bofitlha bokao</li> <li>• Neela bokhutlo/tshwetso ya gago</li> </ul> <p><b>(Dikgato tsa go buisa)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Golaganya</li> <li>• Araba dipotso</li> <li>• Lekola o be o tlhalose</li> <li>• Sosobanya</li> <li>• Boitlhamedi</li> <li>• Tlhatlhoba</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa go buisa morago:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>• Ka nako ya puiso (Diponagalo)</li> <li>• Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Poko</b></p> <p>Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Popego ya ka fa gare ya leboko,</b> dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo</li> <li>• <b>Popego ya ka fa ntle ya leboko,</b> mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto)</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano se seleele/ se sekhutshwane sa tirisano: Go naya dikaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhokego tsa kagego; setaele</li> <li>• Babuisi/baamogedi ba ba totilweng maitlhommo le tiriso</li> <li>• Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <p>Go dira ipaakanyetsotiro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Tlaletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b> Mainatswako; mediriso, Letlhaodi: (mefuta ya matlhaodi), letlama, maemedi, matlhalosi, madiri mathusi le madirimatlhaedi</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b></p> <p>Polelonolo; polelotswako, polelopate, Dipaka polelwanakalatlhalosi le polelwanakalatlhaodi</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b></p> <p>Makaelagongwe; malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng; bokao mo tirisong, bokao jwa botshwantshi; matlhaodi, matlhalosi</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b></p> <p>Phegelo; matshwao a nopolo (ditsejwana); khutlo; lenalana</p>



## KGWEDITHARO 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokao jwa puo ya botshwantshi,</li> <li>Maikutlo, thitokgang le molaetsa</li> </ul>		
3-4	<p><b>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Mekgwa e e farologaneng ya dipuisano tsa molomo</b></p> <p><b>Motshameko wa ketsiso: Tsamaiso ya Kopano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulo/ Matseno a a gogelang</li> <li>Tiriso ya segalo le lebelo le le maleba</li> <li>Tiriso ya puo</li> <li>Tiriso e e maleba ya puo ya mmele le matsogo</li> <li>Bokhutlo jo bo garelang</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go Reetsa le go Bua: Tlhagiso ya Porojeke ka molomo le Tekanyetso e e Tlhomameng Tiro 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiriso ya puo e e maleba</li> <li>Rejisetara</li> <li>Tiriso ya segalo</li> <li>Puo ya mmele le matsogo</li> <li>Matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano: Buisa setlhangwa ka ga dikgato tsa go kwala kitsiso, lenaanetema le metsotso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batsayakarolo</li> <li>Tiriso ya puo</li> <li>Sebopego/Kagego</li> <li>Tiragatso ya tiro</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Golaganya</li> <li>Araba dipotso</li> <li>Lekola o be o tlhalose</li> <li>Sosobanya</li> <li>Boithamedi</li> <li>Tlhatlhoba</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa go buisa morago:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>Ka nako ya puiso (Diponagalo)</li> <li>Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Go Buisa/ lebelela tekatlhaloganyo ya puiso/ setlhangwaponono (dikerafo/ dithalo/ ya metla/phae tšhate phousetara ya tshedimotsetso ya dithalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola, le go tlodisa matlho</li> <li>Dira phopholetso</li> <li>Ipopele bokao</li> <li>Ipopele setshwantsho</li> <li>Amanya setlhangwa le botshelo</li> <li>Araba dipotso</li> <li>Lekola le go tlhalosa mareo</li> <li>Batla bokao jwa mafoko a a bofitlha bokao</li> <li>Neela bokhutlo/tshwetso ya gago</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa se seleele sa tirisano: go kwala kitsiso, lenaanetema le metsotso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhokego tsa kagego; setaele</li> <li>Babuisi/baamogedi ba ba totilweng</li> <li>maithomo le bokaelo</li> <li>Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b> Mainagotlhe, Maemedi-mabotsi, lesupi, marui</p> <p><b>Dira ka dipolelo:</b> Dipaka: Isago, tsweledi, Puosebui; /le tse di nang lethothletso; thuanysediri; polelo e e khutshwafaditsweng; dipotso tse di sa tlhokeng dikarabo</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Maina le madiri-matswa Malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng; jwa botshwantshi, jwa tiriso</p> <p><b>Matshwao a puiso:</b> Matshwao a nopolo (ditsejwana); letshwao la potso; phegelo, lenalana, khutlo, phegelwana, khutlokhutlo, ditlhakagolo</p> <p><b>Tlotlofoko mo tirisong</b></p> <p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</b></p>

## KGWEDITHARO 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7</b> <b>TIRO YA MOLOMO: (Maduo 20)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagiso ya porojeke ka molomo</li> </ul> <b>(Simolola go lekanyetsa tiro e, mo kgweditharo 3 mme e wediwe mo kgweditharo 4 go netefatsa fa barutwana ba lekanyeditswe botlhe.</b>				
5-6	<p><b>Ditogamano tsa Go Reetsa le Go Bua</b>  <b>Ngangisano / Dipuisano tsa makgotlana:</b>  <b>Buisana ka tiriso maranyane/emeili/ bukatsatsi/ dipampitshana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo le melawana</li> <li>Ipaakanyo, patlisiso, go rulaganya le go tlhagisa</li> <li>Sosobanyo (ka molomo)</li> </ul> <p><b>Puisetso-godimo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiriso ya segalo le lebelo</li> <li>Go ela matshwao a puiso tlhoko gore bokao bo se fapoge</li> <li>Tiriso ya puo ya mmele le matsogo sentle</li> </ul>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano: Buisa setlhangwa sa tirisano emeili/bukatsatsi/pampitshana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebopego/kagego</li> <li>Tiriso ya puo</li> <li>Baamogedi b aba totilweng</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Golaganya</li> <li>Araba dipotso</li> <li>Lekola o be o tlhalose</li> <li>Sosobanya</li> <li>Boithlamedi</li> <li>Tlhatlhoba</li> </ul> <p><b>Sala dikgato tsa go buisa morago:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)</li> <li>Ka nako ya puiso (Diponagalo)</li> <li>Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba)</li> </ul> <p><b>Tekatlhaloganyo ya puiso</b></p> <p><b>Go kwala tshosobanyo</b></p> <p>Sala dikgato tsa go kwala fa o kwala tshosobanyo: Totisa mogopolo mo go tse di latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebopego</li> <li>Tiriso ya puo</li> <li>Kagego</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa go Buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola, le go tlovisa matlho</li> <li>Dira phopholetso</li> <li>Ipopele bokao</li> <li>Ipopele setshwantsho</li> </ul>	<p><b>Ditlhangwa tsa tirisano tse ditelelel/ dikhutshwane jaaka: emeili/ bukatsatsi pampitshana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhokego tsa kagego; setaele</li> <li>Babuisi/baamogedi ba ba totilweng</li> <li>Maitlomo le bokaelo</li> <li>Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa polelo</li> </ul> <p><b>Kwala le go tlhagisa nngwe fela ya ditlhangwa tse di fa godimo.</b></p> <p><b>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <p><b>Dira ka mafoko:</b> Maemedi, mabotsi, masupi, mainagoboka, mafeledi, matlhalosi, ditlhogo, dikutu le megatlana</p> <p><b>Dira ka polelo:</b> Pakatlang-tsewedi, Puo sebui le puopegelo, dipotso le tse di gwetlhang, letiro, dithuanyi tsa sediri, dipolelwana tse dikhutshwafaditsweng, potso e e sa batleng karabo</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b> Makedagongwe le malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa puo ya botshwantshi, bokaelo</p>

**KGWEDITHARO 4**

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amana sethangwa le botshelo</li> <li>• Araba dipotso</li> <li>• Lekola le go tihalosa mareo</li> <li>• Batla bokao jwa mafoko a a bofitlha bokao</li> <li>• Neela bokhutlo/tshwetso ya gago</li> </ul>		
7	<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go kwala Sethangwa sa tirasano: (tse 2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se seleele) (maduo10) – Se kwalwa pele ga Teko e e Lekanyediwang kwa sekolong</li> </ul>			
7-8	<b>Poeletso le go baakanyetsa ditlathlhubo</b> <b>Go bua:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo e e ipaakanyeditsweng/ dipotsotherisano/ motlotlo</li> <li>• Puo e e sa ipaakanyediwang</li> </ul> <b>Go reetsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekathaloganyo ya theetso</li> </ul>	<b>Poeletso le go baakanyetsa Ditlathlhubo</b> <b>Puiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puiso e e ipaakanyeditsweng</li> <li>• Tekathaloganyo ya puiso</li> <li>• Sethangwa- pono                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Khathunu/dikgemetsšana tsa khomiki</li> <li>✓ Papatso</li> <li>✓ Dikerafo</li> <li>✓ Tshosobanyo</li> </ul> </li> <li>• Dikwalo:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Padil/kgangkhutshwe/kinane</li> <li>✓ Terama</li> <li>✓ Poko</li> </ul> </li> </ul>	<b>Poeletso le go baakanyetsa Ditlathlhubo</b> <b>Go kwala:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhangwa tsa tirasano</li> </ul>	<b>Dira ka mafoko:</b> Mainagoboka; leitiri; kutu/modi. <b>Dira ka polelo:</b> Dipolelonolo, tswako, pate, dipolelwana, letiro, dithuanyi, dipotso, tumelo le kganetso <b>Bokao jwa mafoko:</b> Makaagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi <b>Matshwao a puiso le mopeleto</b>
9-10	<b>KGWEDITHARO 4</b> <b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG YA BOFELO JWA NGWAGA</b> <b>TLHATHLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA</b> <b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 10: PAMPIRI 2</b> <b>TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO 60)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Sethangwa sa puiso / sethangwa se se sa buisiweng (maduo 20)</li> <li>• Potso 2: Sethangwaponono (maduo 10)</li> <li>• Potso 3: Tshosobanyo (maduo 10)</li> <li>• Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (maduo 20)</li> </ul>			

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tsweleng)			
<b>Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa go reetsa le go bua</li> </ul>	<b>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go buisa</li> <li>Ditirwana tsa Puietsogodimo</li> <li>Ditirwana tsa Tekatthaloganyo ya Puiiso</li> <li>Ditirwana tsa Dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo di le tharo tse di tlhaotsweng mo semesetareng</li> </ul>	<b>Ditirwana tsa Go kwala le Go Tlhagisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go kwala ditemana</li> <li>Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>Tlhamo Boithamededi ka go kwala</li> </ul>	<b>Ditirwana tsa Dipopego Tsa Puo le Melawana ya Tiriso</b> Mefuta e e farologaneng ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso

**MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE: TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 4**

<b>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7: TIRO YA MOLOMO (PAMPIRI 1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puietso-godimo (madio 20)</li> </ul> Morutabana o simolola dikgato tsotlhe ka kgweditharo 3 go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe mo bokhutlong jwa kgweditharo 4	<b>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA (PAMPIRI 3)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setlhangwa sa tirisano: (tse 2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se seleele: madio 10)</li> </ul> Se kwalwa pele ga Tlhatlho bo ya Bofelo jwa Ngwaga kwa sekolong	<b>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 10: (PAMPIRI 2) TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO 60)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potso 1: Setlhangwa se se buisiwang/ se se sa buisiweng (madio 20)</li> <li>Potso 2: Setlhangwa-pono (madio 10)</li> <li>Potso 3: Tsosobanyo (madio 10)</li> <li>Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (madio 20)</li> </ul>
---	---	---

**DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG**

MO GARE GA NGWAGA	MO BOFELONG JWA NGWAGA	
TEKANYETSO KWA SEKOLONG (SBA)	TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA	
<b>Ditirwana di le 7 tsa Tekanyetso e e tlhomameng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiro ta molomo e 1(Puietso-godimo go ralala semesetara 1)</li> <li>Ditirwana tsa go kwala tse 3</li> <li>Tirwana ya go tsibogela setlhangwa e 1</li> <li>Teko ya Seetebosigo e e lekanyediwang kwa sekolong e le 1</li> <li>Tirwana ya Dikwalo e le 1</li> </ul>	<b>GO KWALWA GA DITLHATLHOBO</b> Pampiri 2: Tsibogelo ya ditlhangwa Pampiri 3: Go kwala ditlhangwa tsa tirisano	<b>DITIRWANA TSA TIRO YA MOLOMO</b> Pampiri 1: Tlhagiso ya Porojeke ka molomo (Semesetara 2)